


Ke Eng e Fosahetseng Setšoantšong See?

Balang Genese 24:1-4, 10-23. Ke lintho life tse tharo tse sa nepahalang setšoantšong see? Ngolang likarabo meleng e ka tlaase 'me le qetelle setšoantšo sena ka ho se taka.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

SE KA TŠOHLOANG: Rebeka o ile a bontša litšobotsi life tsa bohlokoa? **NTLHA E THUSANG:** Balang Liproverbia 31:17, 27, 29-31; 1 Petrose 4:9. U ka etsisa Rebeka joang? **NTLHA E THUSANG:** Balang Liproverbia 11:25; Baroma 12:11.

SE KA ETSOANG KE LELAPA: Ngola lebitso la motho a le mong eo u ka ratang ho mo thusa. Ka mor'a moo, ngola lethathamo la lintho tseo le ka li etsang ho thusa motho eo. Bontša lelapa pampiri eo u ngotseng ho eona. Etsang qeto hammoho ea hore na le tla thusa motho eo joang hona neng. Ka mor'a hore u thuse motho eo, kopanang hammoho le le lalapa 'me le buisane ka hore na u ile ua ikutloa joang ka mor'a hore u mo thuse.



Le ka fumana lihlooho tse ling tsa “Se ka Tšohloang ke Lelapa,” mocheng oa boitsebiso oa Inthanete ho, www.jw.org

1. Ho lokela hore ho be le likamele tse 10, eseng tse 11.
2. Rebeka o ile a tlatša metsi ka senolelong, eseng ka meqomong e meara. 3. Mohlanka o ile a fa Rebeka lesale la nko le lipel'a tse peli, eseng setlaha sa molaleng.